




Ke eng khomphutha?

Patricia Ndlovu

Pexels; Pixabay






Khomphutha ke motšhene wa go šoma ka tshedimošo. Ye ke mehuta ye mene ya dikhomphutha:

Khomphutha ya go šikarwa (1)

Tesekethopo (2)

Mogalathekeng (3)


Thabolete (4)



O lebelela tshedimošo sekirining (5).

O tlanya tshedimošo khiipotong (6).

O šomiša maose go go hlahla mo sekirining. (7)



O sepetša maose ge o lebeletše sekirini.

O kgetha tshedimošo sekirining ka go tobetša le go kgotla konotswana ya maose ka monwana wa gago.



Dikhomputha tše dintši tša go šikarwa di na le phetekgwathwa (8) sebakeng sa maose.

O sepetša monwana wa gago go putla phetekgwathwa.


O tobetša gabonolo go kgotla go tshedimošo.



Lebelela khiipoto gore o hwetše dikonotswana tša go ba le:

1. ditlhaka
2. dinomoro
3. maswaodikga

Dikonotswana tše di go thuša gore o tlanye tshedimošo khomphutheng.




Lebelela khiipoto ya mogalathekeng wo.

Mo sekirining sa mogalathekeng, o ka tlanya ka menwana ya gago ya megogorupo fela.



Dikhomphuta tše dingwe di na le sekirini sa go kgwathwa (9). Go swana le dithebolete le megalathekeng.

O šomiša monwana le mogogorupo ge o šoma ka tshedimošo mo sekirining sa go kgwathwa.




Go godiša seswantšho, o sepetša monwana le mogogorupo ka go e phatlalatša.

Go nyenyefatša seswantšho, sepetša monwana le mogogorupo mmogo.



Re šomiša dikhomphutha go šoma le go ithuta.
Re šomiša dikhomphutha go boledišana.

Re šomiša dikhomphutha go ithuta le go
ithabiša.



Leina le lengwe la khomphutha ke sedirišwa.

Na ba lapa la geno ba šomiša didirišwa dife, le gona ba di šomišetša eng?

—Dipotšišo



1. Thala seswantšho sa khomphutha gomme o laetše:

- a. khiipoto
- b. maose
- c. sekirini

2. Bolela gore o šomiša bjang tše di latelago:

- a. khiipoto?
- b. maose?
- c. sekirini?

—Puku ye ke ye nngwe ya tthatlamano ya dipuku tše nne tša go tsebiša direrwa tša thekenolotši ya khomphutha.

Puku ye ya dikanegelo e hlametšwe ba Zenex Ulwazi Lwethu bjalo ka projeke ya didirišwa tša go bala ka 2021.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Ke eng khomphutha?

Author/s: Patricia Ndlovu

Translator/s: Connie Makgabo

Illustrator/s: Pexels; Pixabay

Assurer/s: Dikeledi Queen Shai

Language: Sepedi



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

